


Sisonke Mom

Ho qala ho romela
“JOIN” ho 079 631 2456
ho WhatsApp kapa u
tsetse *134*550*2#

Ho tsoa, araba STOP ho molaetsa ofe kapa ofe.

Sebelisa sena
khoutu ea tleliniki
ha u ngolisa.



MomConnect e teng ho o thusa!

O tla fumana melaetsa hang ka beke ho o thusa ka boimana ba hao, le ho araba dipotso tsohle tsa hao.

#5MillionMore

Ihokahanye le sehlopha sa rona – **tsena tsohle ke sesolo. Re teng ho o thusa!**



Kopa mooki
ho netefatsa
hore o imme.



Re tla o thusa
o ngodise ka
selefounu.



Mohla wa
hao wa ho
beleha

Araba dipotso
tse mmalwa tse
bobebe mabapi
le boimana ba
hao.



Jwale o
ngodisitse

Jwale o
ngodisitse – o
amohelile
lapeng!

Skena khoutu ena ea QR ho ingolisa



“Ke toro ya ka ho ngodisa basadi bohle ba baimana naheng - le ho le thusa ho ba le boimana bo phetseng ka ho fetisisa kamoo ho ka kgonahalang.”

MINISTER OF HEALTH
DR. AARON MOTSOLEDI



health

Department:
Health
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

